

## S A D R Ž A J

<b>1. UVOD.....</b>	<b>4</b>
<b>2. SAVREMENE RAČUNARSKE MREŽE, INFORMACIONI SISTEMI I SISTEMI ZAŠTITE .....</b>	<b>5</b>
<b>2.1. Savremene računarske mreže i TCP/IP protokol .....</b>	<b>5</b>
<b>2.2. Trendovi u sistemima zaštite računarskih sistema .....</b>	<b>6</b>
<b>2.3. Potencijalni napadi na računarske mreže bazirane na internetu i mogući načini odbrane.....</b>	<b>9</b>
<b>2.4. Primeri napada na savremene računarske mreže .....</b>	<b>10</b>
<b>2.4.1. Krađa identiteta phishing.....</b>	<b>11</b>
<b>2.4.2. Prisluškivanje.....</b>	<b>12</b>
<b>2.4.3. Modifikacija podataka.....</b>	<b>12</b>
<b>2.4.4. Identity spoofing (IP address spoofing).....</b>	<b>12</b>
<b>2.4.5. Napadi na lozinke.....</b>	<b>12</b>
<b>2.4.6. Denial-of-service napad .....</b>	<b>13</b>
<b>2.4.7. Man-in-the-middle napad .....</b>	<b>13</b>
<b>2.4.8. Napad kompromitacije ključa .....</b>	<b>14</b>
<b>2.4.9. Sniffer napad .....</b>	<b>14</b>
<b>2.4.10. Napad na aplikativnom nivou .....</b>	<b>14</b>
<b>3. KRIPTOGRAFSKI ASPEKTI ZAŠTITE RAČUNARSKIH MREŽA .....</b>	<b>15</b>
<b>3.1. Simetrični kriptografski algoritmi .....</b>	<b>15</b>
<b>3.1.1. Blok šifarski sistemi .....</b>	<b>16</b>
<b>3.1.2. Sekvencijalni šifarski sistemi .....</b>	<b>17</b>
<b>3.2. Asimetrični kriptografski algoritmi .....</b>	<b>21</b>
<b>3.2.1. PKCS#1 standard .....</b>	<b>21</b>
<b>3.2.2 RSA algoritam.....</b>	<b>24</b>
<b>3.3. Hash algoritmi .....</b>	<b>25</b>
<b>3.3.1. MD5 Message digest algoritam .....</b>	<b>26</b>
<b>3.3.2 SHA-1 algoritam .....</b>	<b>27</b>
<b>3.4. Primena kriptografskih algoritama u informacionim sistemima .....</b>	<b>29</b>
<b>4. INFRASTRUKTURA SA JAVNIM KLJUČEVIMA – PKI .....</b>	<b>30</b>
<b>4.1. PKI Komponente.....</b>	<b>31</b>
<b>4.1.1. Sertifikaciono telo .....</b>	<b>31</b>
<b>4.1.2. Registraciono telo .....</b>	<b>32</b>
<b>4.1.3. Repozitorij .....</b>	<b>32</b>
<b>4.1.4. Krajnji entiteti .....</b>	<b>32</b>

---

<b>4.2. Digitalni sertifikati, struktura i standardi .....</b>	<b>32</b>
<b>5. VIŠESLOJNA ARHITEKTURA SISTEMA ZAŠTITE SAVREMENIH RAČUNARSKIH MREŽA .....</b>	<b>34</b>
<b>5.1. Kriptografska zaštita na aplikativnom nivou.....</b>	<b>34</b>
<b>5.2. Zaštita tajnosti na transportnom nivou .....</b>	<b>35</b>
<b>5.3. Zaštita na mrežnom nivou .....</b>	<b>36</b>
<b>6. VIRTUELNE PRIVATNE MREŽE VPN – NA MREŽNOM NIVOU .....</b>	<b>36</b>
<b>6.1. Tehnologija tunelovanja .....</b>	<b>39</b>
<b>6.2. Klasifikacija virtuelnih privatnih mreža .....</b>	<b>39</b>
<b>6.3. IP SECURITY .....</b>	<b>40</b>
<b>6.4. Osnovni IPsec protokoli .....</b>	<b>41</b>
<b>6.5. IPsec modovi: Transportni i Tunel mod .....</b>	<b>43</b>
<b>6.5.1 Transportni mod.....</b>	<b>43</b>
<b>6.5.2 Tunel mod.....</b>	<b>43</b>
<b>6.6. Pomoćne IPsec komponente .....</b>	<b>43</b>
<b>6.7. Dodatni mehanizmi zaštite na mrežnom nivou .....</b>	<b>44</b>
<b>6.7.1 VPN i Firewall .....</b>	<b>45</b>
<b>7. ZAKLJUČAK .....</b>	<b>46</b>
<b>8. LITERATURA.....</b>	<b>48</b>
<b>9. SKRAĆENICE.....</b>	<b>49</b>